

Gamea 'nye 'si  
traduit de « C'est encor temps ! »

***Mf***

***C***

1. Ga - - mea 'nye 'si, Ma -  
 2. Ìke - - ke - nyui la fe -  
 3. Ga - - mea 'nye 'si, vo -  
 4. E - - tsø, nè - nya nu -  
 5. To na e - f'a - - - me -

wu fe Vi la ga - le Yo - wòm fi - fia n'a -  
 nu du -fea so - gbe vo ; A - me - kpe - kpea - wo -  
 la ga - le vu - vu di, Ðe - la le kpe - wòm  
 si wòa - he ve na wòa ? A - me ge - de - wo -  
 nu ve - ve la ka - ba, E - gbe sia hâ la,

***p***

gbe ma - vo - ma - vo la ; Ye - su ye !  
 l'a zâ - du -fea yim vo. Wò hâ va,  
 be na - ge de e - me. Wò hâ va,  
 a fo vo - trua do - kpo ! Woa - te da  
 no fe ga - su - ss qj. Va e - gbo

***f***

To ne ko ! Va, ge de 'me e - gbe !  
 to ne ko ! Va, ge de 'me e - gbe !  
 to ne ko ! Va, ge de 'me e - gbe !  
 vñ tso 'gbo ! Va, ge de 'me e - gbe !  
 fi - fi laa ! Va, ge de 'me e - gbe !